

Filijala:	
Prijava broj:	
Polisa broj:	
Šteta broj:	
Godina:	



Mikrofin **OSIGURANJE**

**Mikrofin osiguranje** a.d. Banja Luka  
Aleja Svetog Save 59  
78000 Banja Luka  
Tel: +387 51 225 840  
Fax: +387 51 225 841  
www.mikrofinosiguranje.com

## PRIJAVA NESREĆNOG SLUČAJA

OSIGURANIK
Ime i prezime
JMB (lični broj)
Zanimanje
Adresa, telefon
Broj tekućeg računa i banka

KORISNIK OSIGURANJA U SLUČAJU SMRTI - PODNOSILAC ZAHTJEVA
Ime i prezime
Srodstvo sa Osiguranikom
JMB (lični broj)
Adresa, telefon
Broj tekućeg računa i banka

PODACI O NESREĆNOM SLUČAJU					
Datum i vrijeme nastanka osiguranog slučaja			Tačan opis događaja (mjesto i način nastanka nesrećnog slučaja, pri kakvom poslu i usljed kog uzroka koji je doveo do nastanka nesrećnog slučaja):		
dan	mjesec	godina	čas	minut	
Opis povreda nastalih usljed nesrećnog slučaja					
Da li je osiguranik imao alkohola u krvi u momentu nastanka nesrećnog slučaja?		Ako jeste, koliko?		Da li o ovom nesrećnom slučaju postoji policijski zapisnik ili je provedena istraga?	
<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne				<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	
Imena i adrese očevidaca nesrećnog slučaja					

PODACI ZA PRIJAVU TRAJNOG INVALIDITETA					
Koja je zdravstvena ustanova pružila prvu ljekarsku pomoć?		Zdravstvena ustanova u kojoj je osiguranik liječen		Dom zdravlja u kome se osiguranik liječi	
Da li je osiguranik prije ovog nesrećnog slučaja imao neku povredu?		Ako jeste, kakvu i kada?		Do kog datuma je trajala privremena nesposobnost za rad	
<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>dan</span> <span>mjesec</span> <span>godina</span> </div>	

Ovim izjavljujem da sam na sva pitanja odgovorio/la tačno, istinito i potpuno.

Ovim ovlašćujem ljekare koji me liječe ili koji su me ranije liječili, odnosno ljekare koji su liječili osiguranika, da mogu pružiti sva obavještenja u vezi sa prijavljenim osiguranim slučajem koje predstavnici Mikrofin osiguranje a.d. od njih budu tražili.

Mjesto

Datum

Potpis Osiguranika ili korisnika osiguranja

## PODACI AKO JE DO NESREĆNOG SLUČAJA DOŠLO U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI:

PODACI IZ VOZAČKE DOZVOLE OSIGURANIKA ILI VOZAČA
Ime i prezime
Broj vozačke dozvole
Kategorija
Datum izdavanja i rok važenja
Vozačku dozvolu izdao MUP

PODACI IZ SAOBRAĆAJNE DOZVOLE VOZILA
Broj dozvole
Rok važenja
Podaci o ostalim vozačima koji su učestvovali u ovoj saobraćajnoj nezgodi

### POTVRDA UGOVARAČA OSIGURANJA ZA PRIJAVLJENU ŠTETU PO OSNOVU KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (nezgode)

Ugovarač osiguranja	
Adresa	Matični broj
Ovim potvrđujemo da je _____ član našeg kolektiva neprekidno od _____.	

Mjesto

Datum

Pečat i potpis ovlašćenog lica

### POTVRDA UGOVARAČA OSIGURANJA (škola, fakultet) ZA PRIJAVLJENU ŠTETU PO OSNOVU OSIGURANJA UČENIKA I STUDENATA OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (nezgode)

Ugovarač osiguranja (škola/fakultet)	
Adresa	Matični broj
Ovim potvrđujemo da je _____ upisan(a) u listu broj _____ pod rednim brojem _____ upisan(a) učenik(ca) / student _____ razred / semestra ove škole / fakulteta. Usljed nesrećnog slučaja koju je pretrpeo(la) nije pohađao(la) školu / fakultet u periodu od _____ do _____.	

Mjesto

Datum

Pečat i potpis ovlašćenog lica

#### Popis neophodnih dokumenata koje je potrebno priložiti (original ili fotokopija):

##### U SLUČAJU INVALIDITETA:

- (1) Ova prijava nesrećnog slučaja
- (2) Medicinska dokumentacija o liječenju (od početnog do završnog izvještaja)
- (3) Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a o uviđaju, rješenje sudije za prekršaje, presuda ili izjava svjedoka, prijava povrede na radu)
- (4) Ukoliko je do nesrećnog slučaja došlo prilikom upravljanja motornim vozilom za koje je potrebna dozvola, ovjerena fotokopija vozačke dozvole lica koje je u momentu saobraćajne nezgode upravljalo vozilom.

##### U SLUČAJU SMRTI:

- (1) Ova prijava nesrećnog slučaja
- (2) Izvod iz matične knjige umrlih
- (3) Otpusna lista iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz
- (4) Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a o uviđaju, rješenje sudije za prekršaje, presuda i sl.
- (5) Ukoliko je do nesrećnog slučaja došlo prilikom upravljanja motornim vozilom za koje je potrebna dozvola, ovjerena fotokopija vozačke dozvole lica koje je u momentu saobraćajne nezgode upravljalo vozilom.
- (6) Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasljeđivanju (izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih, rješenje o nesljeđivanju, rješenje o starateljstvu)
- (7) Ostala dokumentacija na zahtjev Mikrofin osiguranja a.d.